



Kopano le Lereko ba ne ba ja dikuku tseo mme wa bona a
ba baketseng tsona.

Dikuku tseo di ne di kgapatseha ka manepe.



Lereko a botsa mmabona, "Manepe a tswa kae mme?"

"Manepe a etswa ke dinotshi ngwanaka," ho rialo mme.



“Dinotshi di etsa manepe ho tswa dipaleseng. Di bokella lero le modula dipaleseng.”

“Dinotshi di hasanya modula dipaleseng tse ding.”



"Hona ho bitswa tulafatso – di thusa dimela ho ikatisa ka ho hasanya modula."

Modula ke karolo ya peo.



"Dinotshi di hasanya modula pakeng tsa dimela. Di tulafatsa dijalo tsa rona," ho rialo mme.

"Re boela re fumana dihlahiswa tsa bohlokwa dinotshing."




"Ke a tseba! Re fumana manepe dinotshing," ho bua Kopano.

"Manepe a tswereke, mme a monate!" Lereko a tlatseletsa.



Manepe a boetse hape a sebediswa merianeng.


“Dipidisi le diphofo tse itseng tse merianeng ya setho, ke dihlahiswa tsa manepe.”



"Manepe a kokobetsa mmetso o bohloko, mokgohlwane le sefuba."



"Manepe a thusa ho fodisa maqeba le letlalo le tjheleng."



"Manepe ha a lokela masea. A ka a kudisa haholo," ke mme
a fana ka tlhokomediso.



"Na le ne le mametse ka hlooko? hobaneng dinotshi di le bohlokwa?" ho botsa mme.

"Di tulafatsa dijalo!" ke Lereko eo.

"Hape di etsa manepe!" ha bua Kopano.



Ho tloha tsatsing leo, Kopano le Lereko ba hlompha
dinotshi.